

MUZEJ
ISTOČNE
BOSNE
TUZLA



IZLOŽBA:
»65 GODINA
RSD SLOBODA
TUZLA«



Blagoje Parović, sekretar RSD »GORKI«
1922. i 1923.

i 38. divizije NOVJ. U toku 1945. godine »Sloboda« je igrala niz utakmica od kojih su najznačajnije one odigrane 9. i 10. maja na turniru USAOBiH-a u Sarajevu. Zvanično, rad kluba obnovljen je 13. novembra 1946. godine. U poslijeratnom periodu od 1945. godine RSD »Sloboda« postiglo je niz značajnih uspjeha, posebno u razvoju i u omasovljenju sportova koji se kao klubovi nalaze u njenom sastavu. U ovom periodu formirani su klubovi: atletski 1945, košarkaški 1946, plivački 1946, bokzerski 1948, teniski 1949, kuglaški 1951, rukometni 1959, rvački 1977, i odbojkaški 1984. godine.

Tokom 65 godina postojanja Radničkog sportskog društva »Sloboda« posebno dolazi do izražaja odgojna funkcija kluba. Članovi RSD između dva svjetska rata, u ratu i u vrijeme socijalističke izgradnje, bili su svjesni borci čija je svijest uvijek dolazila do punog izražaja. Za takav rad RSD »Sloboda« dobilo je niz priznanja među kojima je najdraže Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, koji joj je dodijelio predsjednik Tito 1979. godine.

Nakon donošenja Obzname i zabrane rada političkih partija radničke klase, rad kroz forme sportskih društava posebno je značajan. U tom periodu radom RSK »Gorki« rukovode članovi zabranjene KPJ, a u 1922. i 1923. godini članovi rukovodstva su rukovodioci omladinske organizacije Savez radničke omladine u Tuzli. Predsjednik kluba bio je Miroslav Pintar, a sekretar Blagoje Parović. Klub je radio pod neprekidnim pritiskom policije, pa je krajem 1923. godine njegov rad i zabranjen. Nakon zabrane bilo je više pokušaja bivšeg rukovodstva »Gorkog« da obnove rad kluba pod drugim imenom (»Hajduk«). Međutim, sve ove pokušaje policija je osuđila. Rad kluba obnovljen je tek 20. novembra 1927 godine pod imenom Radničko kulturno-prosvjetno društvo »Sloboda«. Ovo društvo malo je u svom sastavu sportske sekcije. Sljedeće godine fudbalska sekcija se osamostalila u RSK »Sloboda«. I pored stroge ilegalnosti, članovi KPJ imali su veliki uticaj na rad kluba. U tom periodu u klubu su igrali ili su mu bili bliski komunisti Mujo Begić, August Mott, Leonard Banker, Ivan Marković Irac i drugi.

U vrijeme diktature, rad kluba ponovo je bio zabranjen. Njegovo obnavljanje trajalo je sve do 1935. godine, kada su se u rad kluba uključili mladi komunisti, skojevci i simpatizeri Partije. U klubu rade Ratko Vokić, braća Herlevići, Muharem Fizović i drugi. Posebno značajan period u radu kluba nastupio je 1937. godine. U tom periodu sve do aprilske dana 1941. godine klub je u potpunosti u rukama komunista. Veoma omasovljen, klub je postao rasadnik aktivista KPJ i zahvaljujući tome od 600 članova pred rat više od 95 odsto članova kluba učestvovalo je u revoluciji na strani NOP-a. U narodnooslobodilačkoj borbi palo je 109 članova RSD »Sloboda«, a 9 članova proglašeno je narodnim herojima. Nakon oslobođenja Tuzle, 17. septembra 1944. godine, sa partizanskim jedinicama koje su oslobodile grad došlo je i nekoliko igrača »Slobode« i bivših građanskih klubova. Prve utakmice igране su između »Slobode« i ekipa 27.

i 38. divizije NOVJ. U toku 1945. godine »Sloboda« je igrala niz utakmica od kojih su najznačajnije one odigrane 9. i 10. maja na turniru USAOBiH-a u Sarajevu. Zvanično, rad kluba obnovljen je 13. novembra 1946. godine. U poslijeratnom periodu od 1945. godine RSD »Sloboda« postiglo je niz značajnih uspjeha, posebno u razvoju i u omasovljenju sportova koji se kao klubovi nalaze u njenom sastavu. U ovom periodu formirani su klubovi: atletski 1945, košarkaški 1946, plivački 1946, bokserski 1948, teniski 1949, kuglaški 1951, rukometni 1959, rvački 1977, i odbojkaški 1984. godine.

Tokom 65 godina postojanja Radničkog sportskog društva »Sloboda« posebno dolazi do izražaja odgojna funkcija kluba. Članovi RSD između dva svjetska rata, u ratu i u vrijeme socijalističke izgradnje, bili su svjesni borci čija je svijest uvijek dolazila do punog izražaja. Za takav rad RSD »Sloboda« dobilo je niz priznanja među kojima je najdraže Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, koji joj je dodijelio predsjednik Tito 1979. godine.

Autori izložbe:

Nikola Panjević, profesor
Milena Protić, kustos
Dragan Dragić, kustos pripr.

Izdavač:

Muzej istočne Bosne Tuzla

Godina izdanja: 1984.

Tiraž: 700 kom.

Štampa: IGTRON »UNIVERZAL«
OOUR »GRAFIČAR« TUZLA